

**ONYANKOPƆN
NAM KRISTO SO DE
WO BƆNE A KYƐ
WO**

EFESOFƆ 4:32

(TWI NWOMA)

BY GARY AND LYND A MILLER

“ONYANKOPƆN NAM KRISTO SO DE WO BƆNE A KYE WO”

Nnwom 86:5, “Na wo, Awurade, woye, na wode firi, na w’adɔee dɔso ma wɔn a wɔfre wɔ nyinaa.

Twere Kronkron kyere yen se, Onyankopɔn ye, na waye ahoboa sɛwɔde bekye na wahunu wɔn a wɔfre no no mmɔɔ.

Wɔ saa adesua yi mu no, yebɛhwenea Twerekronkron no kyerekyere fa Onyankopɔn fa firi a ɔwɔ ma wɔnom a wɔtease, “adom bere, a yewɔ mu yi. Afei yebɛhwe nsononee a eɔa nee Twere kronkron no kyerekyere fa fafiri “wɔ mmere a atwam no. Efesofɔ 3:2, “se ebia moate Nyankopɔn adom a mo nti wɔde adom me no, ofiehwɛ adwuma no.”

YEN BƆNE NTI KRISTO WUI

Romafoɔ 4:25, “ɔno na yen mfomsɔɔ nti wɔyii no maeɛ, na yen bembuo nti, wɔnyanee no.

1 Korintofoɔ 15:3, “Na nsem a adi kan a me nso menyaeɛ a mede nehyee mo nsa ne se: yen bɔne nti Kristo wui, sɛdeɛ twere nsem no ka no 2 Korintofoɔ 5:21, “efiri se deɛnnim bɔne no, ɔde no yee bɔne maa yen, na yeaye Nyankopɔn teneneɛ, ɔno mu”

Galatiefɔ 1:4, “ɔno na yen bɔne nti eɔe ne ho maeɛ na wayi yen afiri wiase bɔne yi mu, sɛdeɛ yen agya Nyankopɔn pɛ no tee.

Yesaia 53:10 “se ɔnya de ne kra to ho ye asodie afɔdeɛ”

NNIPA FAMU NE SE ƆBEGYE ADI

Romanfoɔ 3:22, “Na eye Nyankopɔn teneneɛ a enam Yesu Kristo ho gyidie sɔ hyene wɔn a wɔgye die nyinaa mu no naɛba wɔn nyinaa sɔɔ.

Kristo afɔrebɔ wɔ ho ma obiara, anaase wɔ ho ma nnipa nyinaa, nanso ewɔ ho ma anaase ma ɔwɔnom a wɔgyidie.

Efesofos 2:8-9 “Na adom na wɔde nam gyidie so agye mo.....

1 Korintofos 1:21, Na wiase amfa nyansa so an hunu Onyankopɔn wɔ Nyankopɔn nyansa mu nti, esɔɔ Nyankopɔn ani seɔnam asenka no nkwaseasem so begye wɔn a wɔgye die no nkwa.

Prɛko a obi tie asempa no:

1 Korintofos 15:3-4, “Na nsem a adi kan a me nso menyaae a mede mehyee mo nsa ne se; yen bɔne nti Kristo wui, sedee twere nsem no ka no. Na wɔsiee no, ne nnansa no wɔnyanee no, sedee twere nsem no ka no”

Gyidie ne se, ntem araɔbenya Nyankopɔn fa firi.

ƆDE MFOMSOƆ NYINAA KYEE

Kolosefos 2:13, “Na mo a anka moye awufos ne mo honam a twetiatwa nni mu no, wama mo ne no nkwa bi, seɔdom de mfomsoɔ nyinaa kyee yen,”

Nokware titire mmieniu na yeasua afiri saa ɔfa yi mu.

- Ahotefos / akronkronfos anya fa firi
- Fa firi a efiri bɔne nyinaa mu.

Onyankopɔn de kyee yen wɔ mmere a yebegye Kristo adiienaɔde ffafire dom na hotefos. Ahotefos nhia fa firi bio.

ɔdebɔne nyinaa kyee, Kristo afɔrebɔ nyinaa ka.

Efesofos 1:7, “ɔno ara mu na yeanya ɔgyee a enam ne mogya soɔ, ene mfomsoɔ fafirie no, n’adom bebree”.

Onyankopɔn ka kyere yen seɔde yen mfomsoɔ nyinaa akye yen sesei.

FAFIRIE A ENAM ADOM SO

Yeanya fafiri a “nam n’adom bebree so”

Nsemfua “enam so” kyere yen seneε biribi asie anaa asi. Onyankopɔn nam “na’dom bebree so de kyε yen”

Onyankopɔn “adom” ene “n’adom bebree” εwɔ Kristo mogya dehyee no mu. εfiri sε, ne mogya no na Onyankopɔn tumi ye deεεye pε na ɔtua yen mfomsoɔ nyinaa ka. enam saa ahonya so ma agyidifoɔ nyaa wɔn fafirie.

Romanfoɔ 5:20, “Na mmara wo deε, εboa sε mfomsoɔ no nnɔɔso, na deε bɔne adɔɔso no, adom aboroɔ so kyene no.

Bea bɔne adɔɔso no, adom no ye no mmorosoo! Nyankopɔn adom bebree no so pa ara kyee bɔne a emu dɔ. Paulo ka kyere yen sε daa adom bebree wɔ hɔ kyen bɔne. εnye bebree kεkε: dodoɔ pa ara” Ahoteefoɔ anya ahotɔ soɔ wɔ Onyankopɔ adom bebree εde pεεban a ewie fafie.

KRISTO NTI ɔDE AFIRI YEN

Efesofoɔ 4:32, Na momma mo yam nye yie naenhyehye mo mmema mo ho, momfa mfirifirii mo ho, sεdeε Onyakopɔn nam Kristo so de firii mo no.

“ɔde atwam, wɔde akyε wo. εwɔ sεwo yam yie, naenhyehye na fafiri εfiri sε wɔde afifie wo.

Nyankopɔn de firi “Kristo nti” nam Onyame ba Kristo Yesu so.

Kristo doo deede no koo calvari asendua no so seomfa ateete ena yen bone ho asotwee. eye Kristo nashwiee ne mogya dehyeewo Gesemani wo bere a oboo mpayee kyereee agya no. eye Kristo na wofiri ne pe mu. ono na yen bone nti ode ne ho mae na wayi yen afiri wiase bene yi mu sedee ye agya Nyankopon pe no tee deede ne ho maa tua adasa bone ka.

Kristo tua bone nyinaa ka wo asenua no so. Kristo de nkunimdie firi asenua no so ka se, “Mawie yo”.

Onyankopon hwehwe se yenam gyidie, awerehyemu ba n’anim, nashiegye yen na wode yen mfomsow nyinaa afirie yen. Onyankopon gye Kristo adwuma a wie no calvary se “Mpatadee” eye aforee soronko a ewie pereye.

DWADIE KESE PAARA

2 Korintofo 5:21, “efiri se deonim bone no, ode no yee bone maa yen, na yeaye Nyankopon tenenee, ono mu”

Wie ye dwadie pa ara onipa biara betumi anamu. Kristo faa yen bone na ode ne tenenee maa won a wogyedie. Agyidifo wo fafiri nyinaa ene tenenee nyinaa.

Fafiri dware anaa hohoro firi neente nyinaa ho. Obi betumi anya fafiri afiri neentenenee nyinaa ho preko pe. Fafiri ena tenenee beyeodeboneyeni kye fa wo mmereobanya nkwayee no.

Wɔ “Onyankopɔ adom bere mu no” fafirie ngyina ɔdebɔneyeni afɔreɛ so, abraɔɔ anaa pue mu ka nanso eyɛ adom a ewie pɛyɛ so. Yen fafiri wie pɛyɛ so. Yen fafiri wie pɛpɛ wɔ bere yeanya nkwagye.

Yesu Kristo yen bɔne soafɔɔ “ede afirie enye ye aneyɔɔɛ awie, akyɛw pa anaase ntasaɛɛ” manyɛ no yie,” nanso enam gyidie nkoara. eyɛ “Kristo nti” Nyankopɔn de afiri wɔn a wɔgye asempa no di eyɛ Kristo nti. Yen kye fa ne gyidie.

Paulo nhyɛ anaase nkyere sɛ ahoteɛfɔɔ mpae mu nka wɔn bene nkyere Onyame. Paulo pae mu ka fafiri mapa a egyina Kristo so ene n’adwuma awieɛ. Kristo nam ne mogya dehyɛɛ kronkron a wehwie guu Calvary no so tua bɔne ka.

Watua yen bɔne so akatua nyinaa. Kristo kaa sɛ, “Mawie yɔ” ɔgyaɛɛ adwuma no bewie pɛyɛ.

Wɔnom a wɔhwehwɛ paemu ka anaase bɔne ka hyɛbea de pɛ fafiri hyianteaseɛɛna gyidie sɛ Kristo wieɛ ne nyinaa no wɔ Calvary. Obiara a ɔbɛhwehwɛ biribi foforo aka Kristo afɔreɛ soronko no retwe afiri Kristo wuo a wɔde ye mpatadeɛ no ho.

Galatifoɔ 1:4, “ɔno na ye bɔne nti ɔde ne ho maɛɛ na wayi yen afiri wiase bɔne yi mu, sɛdeɛ yen agya Nyankopɔn pɛ no tee.

FAFIRIE A PAULO KAE

- Kolosefoɔ 1:14, “ɔno mu na yeanya ɔgyaɛɛ a ene bɔne fafirie no.
- Kolosefoɔ 2:13, “Na ɔde mfonsoɔ nyinaa kyɛɛ yen”.
- Kolosefoɔ 3:13 “Sɛ Kristo de afirii wo no, sua ara na yɔ.”
- Efesofɔɔ 1:7, “Bɔne fafirie, a enam n’adom mmorosɔɔ so”.
- Efesofɔɔ 4:32, “Sɛ Onyankopɔn nam Kristo so de firii wo”

- 2 Korintifoo 5:21, “efiri se deennim bone no, cde no yee bone maa yen, na yeaye Nyankopon tenenee ono mu.
- Asomafoo 13:38, 39, “Enti, anuanom, monhunu seenam oyi so na waka bone fafirie kyere mo; annooma a montumi nni ho bem Mose mmara mu no nyinaa, oyi mu na obiara a ogye die no di ho bem.

Paulo pae mu ka se fafirie ye Onyankopon adwuma no awiee. Yen fafirie atwam dadaada. Nyankopon ne n’ahoteefoo ye adwuma se wonom a wode firii won dada.

WOBOW YEN ASU KOW KRISTO WUO MU

Se wobegye asempa no die a, Onyankopon bo wasu anaase hye won nso ko kristo wuo mu.

Romanfoo 6:3, “Anaase monnim se yen mu dodoo a wobow yen asu ko ne wuo mu.

Romanfoo 6:6, “Na yenim yei se wobow yen nipa dada ne no asennua mu, se bone no nipadua nwu, na yeansom bone bio.

Galatifoo 2:20, “Wobow me ne Kristo asennuamu na m’ase a metee yi dee, enye me bio, na Kristo na cte ase wo me mu; na m’ase a mete honam mu yi, mete no Nyankopon ba a ow me na cde ne ho ama me no ho gyidie mu.

Onyankopon hunu odeboneyeni wo Kristo wuo mu. Na yehunu odeboneyeni yie wo Kristo wuo no mu se ne mogya no de mfasoo ama odeboneyeni no. Bone nyinaa hohoro ko Kristo mogya no ase.

PAUL ADOM SOMAFOƆ

Paulo pae Onyankopɔn fafiri se

- eyɛ Onyankopɔn adom adwuma wawie
- eyɛ sesie adeɛ na etoa so ma ɔgyidini
- eyɛ adeɛ a ewie pɛyɛ na edi mu, wɔ nea atwam, nea ewɔhɔ ne nedaakye bɔne a ɔde nyinaa afiri no

Paul kyerekyeremu ekwan a ɔbu Onyankopɔn bem seɔde fakye wanwasoɔ na edi mu ama n'ahoteefoɔ

- esane se Kristo wu ma yyen bɔne
- Kristo mogya nti
- efiri seɔde Kristoo yɛɛ bɔne ma yen
- Wayɛ yen Onyankopɔn tenne Kristo mu
- Wabu yen bem afiri nneɛma nyinaa ho

Paulo ne obi a yekɔfa yyen nkyerekyerɛ a efa bɔne fakye hho efiri seenam Paulo so no Awurade maa yehunu adom bere. Aha no yehunu Kristo ahonya a emu nni hwehwebea:

Onyankopɔn daa saa ahonya yi adi kyere Paulo seɔde ɔno nso beda no adi kyere onipa biara.

Kolosefoɔ 1:25-26 A mayɛ ne somfoɔ se Nyankopɔn fie hwɛdwuma a wama me mo fam; se memwiiee Nyankopɔn asem no tee no Ahuntasem no a efiri wiase bere ne awoɔ nntoatoasoɔ no so huntæe no, na afei wayi no adii akyerɛ n'ahotefoɔ.

Efesofɔ 3:8 Me a mene ahotefɔ nyinaa mu akumaa na wɔde adom yi adom me. Se menka Kristo ahonya a emu nni hwehwebea noo ho asempa menkyere amanaman mufoɔ.

Efesofɔ 3:1,2,3 “Yei nti na me Paulo, meye Kristo Yesu deduani ma mo amanaman mufoɔ, se ebia moate Nyankopɔn adom a mo nti wɔde adom me no, ofiehwɛ-adwuma no, seɔnam adiyie so maa mehunu ahuntasem no, sedee matwere no tiaa mu dada no.

Ansa na adom beba no na Mose mmara wɔ ho.

MMERE A ATWAM – MOSE MMARA

Mmere atwam no, na fafirie nam Mose mmara so. Ahotefɔ dodoɔ no ara ye mfomsoɔ se wɔnom kɔ fa “mmere atwam no se Mose mmara no ye fafirie nkyerekyerɛ.

Mose mmara kaa neɛ edidi soɔ yi;

- Leviticus 5:10, “Na deɛtɔ so mmienu no, ɔmfa no mmɔɔhyee afɔdeɛ, sedee ne yɔbea tee. Na ɔɔfoɔ no mpata mma no wɔ ne bɔne a waye no ho, na wɔde befiri no.
- Leviticus 16:21, “Na Aaron mfa ne nsa mmienu ngu ɔpapo animono no atifi, na ɔnka Isrealfoɔ nyinaa ne wɔn mmurato nyinaa sedee wɔn bɔne tee no ngu no so, na ɔmfa ngu ɔpapo no atifi, na ɔmma ɔbarima bia ɔwɔ ho ntɔgyaa no mma no mkɔesere no.
- 2 Beresosem 7:14, “Na se me man a wɔabɔ medin wɔ wɔn soɛ no bre wɔn ho ase na wɔbɔmpaee na mede wɔn bɔne afiri na masa wɔn akwammɔne so a, mensa mɛfiri ɔɔro matie na mede wɔn bɔne afiri na masa wɔn asase no yadeɛ.

- Daniel 9:20, “Na mereka me bɔne ne me man Isreal bɔne”. Fafirie a na ewɔ mmara no hyia afɔrebɔ, pae mu ka mfomsoɔ nnyinasodeɛ ne asɔfoɔ som ne nea ekekano.
- ewɔ mmara no mu no, bɔne a na wɔpae mu nka no na ewɔ nsunsansoɔ bi a na ehu yie.
- Nnwom 66:18, “Sɛ medi ahunudeɛ akyiri m’akomam a, anka Awurade rentie me.
- Leviticus 17:10, “Mɛma m’ani asa saa ɔkra a ɔdi mogya no, na matwa no afiri ne man mu atwene.
- Mateo 6:15, “Na sɛ mode nnipa mfomsoɔ firi wɔn a, mo soro agya de modeɛ bɛfiri mo nso.
- Na mmara no yɛ fafirie nnyanmasodeɛ dwumadie a, na egyina Jewfoɔ anidie wɔwɔ ma mmara no. Sɛ Jewni yɛɛ sɔtie a enɛɛ anka ɔde bɛfiri no, anyɛ saa deɛ a, enɛɛɔmfa firii no.

MMARA NO DWUMADIE

Na mmara no maa Jewfoɔ no bɔne no anidahɔ, sɛɛbetwe no ama Awurade fafirie, sɛnɛɛ mmara no botae no tee no.

Romanfoɔ 3:20, “ɛfiri sɛ wɔremfiri mmara nnwuma mu mmu honam biara bem n’anim na mmara so na wɔnam hunu bɔne yie.

Na mmara de Jewfoɔ hyɛ fafiri nhyehyɛɛ “sima nkontabuo”, daa bɔne ka ne afɔrebɔ.

Nyankopɔn, nam mmara no so, maa Jewfoɔ no bɔne ho ahonim a ɛde afɔbuo ba, afɔbuo no de pamuka ne afɔrebɔ ba Onyankopɔn naɛnam so ma Onyankopɔn de bɔne kyɛ.

Hebrifoɔ 10:1-3, “Na enam sɛ mmara no kura nnipa aɛɛɛba no sunsum na enyɛ nnɔɔma no suban ankasa nti, entumi mfa afɔdeɛ korɔ no ara a wɔɔbɔɔ no afe afe nyɛ wɔn a wɔba no pɛ da; na sɛ asɔrefoɔ a wɔate wɔn ho preko nni bɔne ho ahonim

bio a, anka wɔannyae afɔrebɔ anaa? Na mmom bɔne ho nkaee wɔ mu daa afirinhyia.

Na jewfoɔ no wɔ daa (ahonim) bɔne nkaeeefiri se na aboa mogya no ntumi hohoro bɔne.

NSEMPA – BERE ATWAM NO

Fafirie a ewɔ asempa no mu no nso nam Mose mmara no so.

Romanfoɔ 15:8, “Na mese; Kristo aye twetwiafoɔ somfo de akyere Nyankopɔn nokore seɔbehye bɔ a wɔahyehye agyanom no mu den.”

Kristo asaase nsenka no, naeye Isrealfoɔ dea. Na ɔye somfo ma Jewfoɔ no.

Na Awurade Kristo Yesu baa se Jewni a enam nkɔmhye a na wayɔ no wɔ Mose mmara no mu.

Galatifoɔ 4:4, “Na eberɛ no wiee duro no, Onyankopɔn soma ne ba a ɔbaa woo no maa wɔwoo no mmara ase.

Na mmara no ye adwuma kɔpem yen Awurade asaase so dwumadie bere.

Mateo 15:24, “Na ɔbuaa se; Israel fie nnwan a wɔayera no nko ara nkyen na wɔsoma me.

Na nnwan no wɔayera no ye Israel. ɔsoma no maa wɔn nkoaa. Na asempa nan no nyinaa ye n’asoeɛ, enam mmara no kɔ ne nnwan a wɔayera, Israel.

Mose mmara no dii hene wɔ saa mmere no ne fafirie a naenam mmara no so.

Mateo 23:1-3, “enna Yesu kasa kyereɛ nkurofoɔ akuakuo ne n’asuafoɔ no se: Mose akonnwa so na atwerɛfoɔ ne farisifoɔ atena. enti deɛ wɔbese mo se monni so no

nyinaa monni so na monyɔ. Na wɔn nnwuma deɛ, monyɛ; ɛfiri sɛ wɔka, nanso wɔnyɔ.

Kristo kyerekyerɛ nkurɔfɔɔ akuakuo sɛ wɔni Mose mmara no so. Wien yɛɔhyɛ ma wo anaase me sɛ meni so. Na asempa nan na ɛfa Onyankopɔn n'asaase nnipadom, Israel.

BɔNE FAKYɛ Wɔ NSEMPA NNAN NO MU

Mfomsoɔ a dodo ɔyɛ ne sɛ ɔfa nowkare nsem a ɛwɔ nsempa nnan no mu na wɔde aba adom bere yi mu.

Yohane 20:23 “Wɔn a mode wɔn bɔne firi wɔn no, wɔde firi wɔn, na wɔn a moma wɔn bɔne tena hɔ no, wɔama noo tena hɔ. Saa akenkansɛm yi hia nteaseɛ wɔ ne pɛpɛyɛ kwan so.

Kristo de tumi maa n'asuafɔɔ no sɛ wɔde bɔne bɛkyɛ de akyerɛ ne ɛbesi ɛwɔ n'aheneenie mu. Israelfɔɔna wɔtwɛrɛ kɔ ma wɔn na ɛnyɛ wɔn a wɔwɔ adom ase. Israelfɔɔ po a ɔpo wɔn hene no, ɛmma Onyankopɔn de Israel aheneenie ne ne bɔhyɛ si nkyɛn.

Bebree yɛ mfomsoɔ sɛɔde bɔne fakye a ɛwɔ Mateo ti nsia ba adom bere mu. Wɔtwɛrɛ kɔ maa Israelfɔɔwɔ aheneenie a ɛbɛba no nti. Wɔtwɛrɛ kɔmaa Israel naɛnyɛ wɔn a wɔwɔ adom ase.

Mateo 6:14, 15 “Na sɛ mode nnipa mfomsoɔ firi wɔn a, mo soro Agya de mo deɛ bɛfiri mo nso. Na sɛ moamfa nnipa mfomsoɔ amfiri wɔn a, mo agya no nso remfa mo mfomsoɔ mfiri mo.

Paulo nkyerekyerε wɔ fafiri hyε yen sε yen mfa mfiri εfiri sε wɔde afiri yen, naenyε sεɔde befiri yen. Wɔ adom no mu no, wɔdi kan de afiri yen.

WɔDE Bɔɔ N'ASENNUA NO SO

Mose mmara no hyεεase firi mmerε a Onyankopɔn de ma Mose wɔ Sinai bepɔ no so kɔpem sε Paulo beda a no adi kyere sε “wɔde bɔɔ asennua no so. Wɔtwaa mmara no mu wɔ asennua no so, nanso Onyankopɔn anyi no adi kɔpem sεɔyi de kyere Paulo. Yε kenkan mmara no wuo firi Paulo hɔ.

Kolosefɔ 2:14 “Na ɔpɛpaa yen so nsa-ano-atwerε a εwɔ ahyεdeε no mu a etiaa yen no, na asennua ho a ɔde kɔbɔεε no, na ɔde ayi afiri kwan mu.

Romafoɔ 10:4 “Na Kristo ne mmara no awieεε a εma wɔn a wɔgye die nyinaa kɔ teneneε mu.

Onyankopɔn kyereε sε mmara bere no mu, a na wɔye biribi ansa na wanya bɔne fakye no nti. Na Kristo mogya no behohoro mmara a, naetia yen.

εye Paulo na Onyankopɔn nam ne so bɔɔ mmara no awieεε ne adom no ahyεase kyereε no.

Romafoɔ 5:21 “Na sεdeε bɔ ne dii hene owuo mu no, adom nso nam teneneε so adi hene afa yen Awurade Yesu Kristo so kɔ daa nkwa mu.

Nyankopɔn adom, nyɛ ne mmara naedi hene adom bere yi mu. Romafoɔ 6:14 “Na bɔne renni mo so, ɛfiri sɛ monni mmara ase, na mmom mowɔ adom ase.”

Romafoɔ 3:21, 22 “Na afei wɔakwati mmara ayi Nayankopɔn tenenee adi, eho adanseɛ na mmara ne adiyifoɔ die. Na ɛyɛ Onyankopɔn tenenee a enam Yesu Kristo ho gyidie soɔ hyene wɔn a wɔagyɛ die soɔ yene wɔn a wɔagyɛ die nyinaa mu no na ɛba wɔn nyinaa soɔ. Na nsonsonɛɛ biara nni mu.

Sɛ Paulo ka sɛ “Nanso seisei” a ɔdekyere sɛ nsensaeɛ aba. Na nneɛma nyinaa kɔ faako wɔ mmara no ase, “ɛbere a atwam” nanso seisei” wɔ adom no ase ɛyɛ soronko. ɛhia sɛ yɛhunu sɛ nsensaeɛ aba Onyankopɔn mmere hohodoɔ, mu firi tete bepem “seisei” sɛ yɛpɛ sɛ yɛtɛ fafirie ase.

Asomafoɔ 13:38-39 “Enti, anuanom monhunu sɛenam oyi so na wɔka bɔne fafirie kyere mo, na nnoɔma a montumi nni ho bem Mose mmara mu no nyinaa, oyi mu na obiara a ɔgyɛ die no di ho bem.

ɛha no Paulo kyere sɛenam so naɔka Kristo bɔne ho fafiri “na ɔnam so bu yɛn bem firi nneɛma nyinaa ho. Na mmara antumi ammu obiara bem amfa nnema nyinaa ho. Na mmara antumi ammu obiara bem amfiri nneɛma nyinaa ho.

ADOM NO ADWUMA

ɛwɔ adom no ase no, Onyankopɔn yɛ agyidifoɔ adwene mu adwuma de kyae no wɔ Onyankopɔn adwuma kɛsɛɛ a wɔbeyɛɛ de ne ba no maaɛɛ na ɛde bɔne fafiri baɛɛ. ɛnni sɛ agyidifoɔ adwene de wɔn kɔ Onyankopɔn nkyɛn sɛɔbenya bɔne fafiri bebree naɛmmom wɔde ayɛyie ne nnaseɛ bɛma Onyankopɔn wɔ n’adwuma awieɛ mu.

enise agyidifoɔ nya bɔne ho ahonim bio sɛɛbia ɔhia daadaa bɔne fafiri; Wei wɔ mmara bere mu senea Yɛkenkan wɔ Hebrifoɔ 10:12

BɔNE FAKYE SO ABA

Bɔne fakye wɔ bere nyinaa wɔ so aba. Mateo 9:2 “Na hwe, wɔde onipa bi a ɔyare mmubuo a ɔda ketɛ soɔ brɛɛ no; Na Yesu hunuu wɔn gyidie no, ɔka kyereɛ obubuani no sɛ; ɔba, ma woo boo nto wo yam; wɔde wo bɔne afiri wo.

ɛwɔ sɛ anigyee pa firi gye a yagye a ɛfa bɔne fakye yeanya no ho. Adom no nkyerekyere nni ho sɛ hunu nno keke; na emmom ɛwɔ ho ma sɛemfa anigye ne akomatoyem mmere akoma.

Romafoɔ 15:13 “Na anidasoɔ Nyankopɔn mfa gyidie mu anigyee ne asomdwoeeɛ nyinaa nhye mo ma, na moaboro so, anidasoɔ mu, Honhom Kronkron ahooɔden mu.

Na ɔgyidini a ɔte Onyankopɔn adom no mu ɛwɔ sɛ anigyee ne akomatoyemu hye nno ma. Paulo bua wɔn a wɔgye die sɛ ne nkyerekyere beboa bɔne no.

Romafoɔ 6:1,2 “Enti afie yeɛka sen? Yɛntena bɔne mu na adom no nnoɔso anaa? Dabi da, yen a yewu maa bɔne no, ɛbeyɛ den na yeɛɔda so atena ase wɔ mu?

ɛnye Onyankopɔn pɛ ne sɛ ahotɛfoɔ bebu n’adwuma “ɛfa bɔne fakye no so animtia”. Onyankopɔn kyiri, na Onyankopɔn kakyere ahotɛfoɔ a ɔbenya adom nno mu mfasoɔ.

Paulo, ansa na wɔnyaa nkwagyee nno, na ɔye onipa no mu panin a na wɔtia Onyankopɔn na ɔgye Israel die. Na Paulo ye wɔwudinni ne Onyankopɔn aheniie asɔre no tiafoɔ. Na Paulo gye tomu seɔye bɔneyefoɔ hene.

1 Timoteo 1:15 “eye nokwasem a ese se wɔgye koraa, se Kristo Yesu baa wiase begyee nnebɔneyyefoɔa adesoa besom yen Awurade Yesu Kristo.

Filipifoɔ 3:13,14 “Anuanom, mo dee, mensusu se me nsa anye aka biribi; nanso adee baako pe na meyo, mema me were firi dee atwam no, na metwe me mu mepedeewo anim no. Mede mmirika merepe botae no ho madu, na makɔnya ɔsoro fre a Onyankopɔn nam Kristo Yesu mu afre me no mu nkonimboɔ no.

Na anka Paulo betumi ato saa nwom ketewa a yen mmɔfranom taa to yetwere kronkron akuo no mu. Atwam, atwam, atwam, atwam, ampa me mfomsoɔ nyinaa atwam seisei, mekra anya fahodie ena wo, ampa eno na eye mame, metena ase ama Onyankopɔn ayeyie, me bɔne atwam, atwam.

Paulo hunuu se Kristo mogya Kronkron no tua mfomsoɔ nyinaa ka, ena eye saa nimdee yinaema no fahodie firi bɔne tumi mu maa no kɔsom Kristo.

Tumi a ema yen hunu seɔde yen bɔne akye yen koraa no so kyen bɔne tumi. Ahotefo hia Tumi.

1 Korintofoɔ 15:10 “Na Nyankopɔn adom nti na mete sɛdɛɛ metɛɛ yi a n’adom a ɔde dom me no anyɛ kwa na mmom meyɛɛ adwuma bebree mesene wɔn nyinaa, nanso enyɛ me a, na mmom Nyankopɔn adom a ɛka me ho a.

Filipifoɔ 1:21 “Na me deɛ, miase a metɛɛ ne Kristo”.

Paulo adwene sakyera akyi no ɔbɔɔ atuhɔ akyɛ abrabɔ de som n’Awurade, ɔhunuu amanɛɛ, ɔtaa naɔhwere nneɛma pii. Wei ne nea Onyankopɔn bɔne fakye tumi ye wɔɔgyidinni abrabɔ mu, sɛɛbɛma no fahodie akɔ som Kristo no.

PAULO NKYERɛKYERɛ MA ɔHOTEɛNI A ɔYE BɔNE

Dawid nnwom ka sɛ;

Nnwom 119:11 “Mede wo nsem makora m’akomamu na manyɛ wo ho bɔne bi wɔyi ne Onyankopɔn banbɔ kɛsɛɛ nea ɔwɔ ma abrabɔ a ɔbɔ di bɔne so. ɔgyidini a ɔwɔ adom ase noo ɔkyerɛ no sɛɔngye nni na ɔnante nokware nsem a Onyankopɔn ka wɔ Romafɔɔ 6:11-13.

“Saa ara no mo nsoo mommu mo ho sɛ moawu ama bɔne na mote ase ma Onyankopɔn wɔ Kristo Yesu mu. Enti momma bɔne nni mo nipadua a ɛbɛwuo nno mu hene, sɛ mobɛtie no n’akɔnnɔ mu; nso mommfa mo honam akwaa mma bɔne sɛ amumuyɔ akodeɛ, na mmom momfa mo ho mma Onyankopɔn sɛ wɔn a wɔfiri awufɔɔ mo te aseɛ, na momfa mo honam akwa mma Onyankopɔn sɛ teneneɛ akodeɛ”.

Ɔgyee baako ewo ho ma choteeni a nye bone ne gyidie. Gye nkyerekyereefa nipa dada no di. Wawu, wasie nno. Gye Onyankopon asem di. Nkunidie a yedi wo bone so ne se yebehunu nokware a efa “nipa dada”no ho. ekoo a yene nipa dada no reko no Kristo adi so nkunim ama yen. esane seyene Kristo aye baako. Seneaogyedini ne Onyankopon no, saa ara na ewo se yebu yen ho se yete ase ma Onyankopon. Fa wani sineae ye so. Wanyaneogyedini wo nkwa foforo mu.

Woyinom ye nokware a emu yeduro a ebetumi atwe yen afiri bone ho. Emma entwe yen nko bone ho ntem. Asem fua ketewa bi wo hoo nsem yi nyinaa gyinaa. Romafo 6:12 “Mamma” ewo se nya nye pa se nkyerekyerea yenim fa woyi hoo no yede beye adwuma.

Nokware, eberaogyedini bema Kristo do a woyi kyere wo (Calvary) Nitreso, no ahye no den, ehonode anigye de ne nipadua akwaa bema se tenenee akodee.

Romafo 12:1-2. Enti anuanom megyina Nyankopon mmoborohunu so metu mo fo se momfa mo nipadua nsi ho se afodee a ette ase a eye Kronkron a eso Nyankopon ani a ene mo nyamesom a adwene wo mu no. Na monnye mo ho se wiase yi, na mmom momfa adwenem foforo nye nsakyera mo ho, na moaso de Onyankopon pe a eye na eso ani, na eye pe no ahwe.

Yere se nimdee a yewo wo adom nkyerekyere mu a Honhom Kronkron Tumi boa yen noo ka ho a ema yegyaeye mu ma yeyoneaso Nyankopon ani.

Filipifoo 2:13 “Na eye Onyankopon na nye adwuma mo mu wo dee mowo na moyo nyiinaa mu sedeebeso n’ani. Dgyedini no betumi akyirii bone, na wabafa papa ho seonam gyidie soo gye nkyerekyere a Romafo ti nsia ka na oma Kristo do ne hye na eboa no ma otena ase ma Kristo no.

MMFANTO NKYEN

Wo apam dada mu no Onyankopon hyee Israel seontena n’asem mu mma won ndane mfiri hoo. Deut. 5:32 “Enti monhwe na monyo sedee Awurade mo Nyankopon ahye mo, no mo mmane nifa anaa benkum.

So na Israel nim nea Onyankopon ahye won? Mmuaye no yebehunu wo onipa a Onyankopon soma no se ne kasamfo.

Na onim se Onyankopon nawsomaa Mose nti ese seotie no na nye sutie ma no. Se Israel tie Mose a naoretie Onyankopon. Seomane firi Mose ho a na Onyankopon hoo na ommene afiri.

Yesu ka wo Yohane 13:20 “nokore, nokore, mese mo se, deegye obi a mesomaa no no, ogye me, na deegye me no gye deesomaa me no.

Onyankopon soma Mose wo Israel na Israel annye no. Wonom mane ko nipa ne benkum. Israel asoden nti na owo Yesu asendua mu nna enam so maa Onyankopon yi won sii nkyen.

Sedee Onyankkopon soma Mose wo Israel no saa na osomaa Paulo wo amanaman mu..

Romafo 11:13 “Na mo amanaman mufo na mekasa mekyere mo, esiane se meye amanaman mu somafo nti, mekamfo me som.

Kyerε Kronkron kwan

Mmerε Atwam
Efesofon 2 : 1 -12

Nanso sesei
Efesefon 2:13
Ahuntasεm

Mmerε εβεβα
Efesofon 2:7
Nkεmhyε

Nkεmhyε

Yesu Kristo

Kristo
Mmaεε a εtso
mmienu

Ahemgwa
Fitaa kokoroo
Atenmuo

Abraham
Adam
Israel

Mose
Mmara

David
Ahengwa

Yohanne
suboni

Petro

Paulo

Ohwim

Israel
Ahennie
Nkεmhyε
Dan 2:44

Ahennie no
aben
Mateo 3:2

εde
ahennie
on mmaa
nso εpoo

Adom berε ahyaseε

εde ahennie no ato nkven Rom 11:25
Paulo asεmpa mma Jewfon ne Amannaman
mufo. Kristo nniεadua Baako
Rom 5:8 Kristo wui ma yen. Efe 2:8 - 9
Adom na εde nnam gyidie so agye yen

Mfie nson
(7 yrs)

Ahennie

Ahohihia mfie apem

Adiyisen 20:11

Gyenesi Kεsi Yohanne

Asonafon no
nnwuma

Romafo. Kεsi Filemon

Hebrifon kεsi Adiyisεm

Awurade Yesu Kristo Ne yen Agyenkwa
1 Tim 1:15

yεwε Adom berε mu

Paulo ne yen somafo

Efe 3:2

BACK COVER

Saa nnwoma ketewa yi, enam agyidifoɔ ewɔ Grace Harbor Church, Arlington Heights, Illinois, P. O. Box 8611, Rolling Meadows, IL.60008

Website: www.grace-harbor-church.org ne Grace Bible Church, P.O. Box 8435, Ahensan, Kumasi, Ghana. Email.Gracebible.church@yahoo.com

TELEPHONE NUMBERS: +233-277-888-081/+244-834-557

**ONYANKOPɔN NAM KRISTO SO DE WO BɔNE A KYE
WO**

(TWI NWOMA)